



A GNISE GƆƆN

.A gnise pra degninji Mifepiristoni / Misoporosotoli ye zana a du zore an no zizere lo bikonanton que soro walima bikonanton ke cigisi mu ceme jire, a gne fulepra bile jire.

KU ZORE A ZANE MA NO BI BU BA ?



A lo zore a ni gnise si do walima an woro n na ni bin ke pile na bo. A gnise si cere ma no be zize ba, se zin be zinle a ni ne ba.



JEKULU KIBARUYA

Women HelpWomen

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)

EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: [@WOMENHELPORG](https://twitter.com/womenhelporg)

FACEBOOK: [WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational)

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).

WEB: [WWW.MAMANETWORK.ORG](http://www.mamanetwork.org)



ME NO ZOO AN BU MA ?

Hali a lo ji a nuna be du ba, a zana a ni done wala a nobu ma. A zore an wo a no foto sa an kama walma an wo ne gama wala a no bi hali cinapri gni co n'ke sir a nobu cere



Ma lo **be migna bo ba, migna bo gnalu-gnalo** (kena be do a fu mu mignabu ji ba n'ke mignacou ba ji ba) nka/walima a gneni yi no **tamachin la a gnise** se cere, a zore ma munaye halipri. A **dubaye an woro na a no foto sa** ma an zore ne gama wala a no wule yeke halipri, ma be zoor ba, a zore a ni gnise se do.



NOBU CERE



Nobu cere a lo migna zore an bo foo gne goro an wo du co ma, nga lo ye gninla



N'bra **ba zin wo n'lobra nu ba (tampɔn)**, **n'bra n'zo ba, bra wow ke gule ba fo** a mignabu do n'de gna, leme pra giri a **nobu cere**.



Lo zore an no sa fufuru a nobu cere! Ma ba ji an nose sayi yi ce ba, a zore an nibu gnenu bak un zan sa.

NOBU KE GNESE

KE MIFEPIRISITONI
NKE MISOPOROSOTOLI

(SEBRA DA A GNE JI)





A KU ZANLE?

A gnisen ye sego zanle kena be bo nozize ji.



Mifepiristoni ye progesiteroni le gonle, yi yi memu le kena ye a no jamare an wo ye ji, nka a ye lo non jamare a na leko misoporosotoli ma.



Misoporosotoli yi lo non wugnare, yi ye nobore, nka sore ka mignacourou nka migna.

A SORE N'SAA FO WATI KENANGORO AN ZO AN NOBO AN LO GNILE KURA?



0 >>> 12

A no gnifulepra bile bile, a leme yi mere na sa a lo fu muli gnar leme bile ma.



A GNISEN YI SA KINANGO GIRI AN ZO AN NOBO A NI LO GNILE KURA?



A lo mako yi mifepiristoni gniseni goru ma (1) kina dobra do 200 mcg, nke Misoporosotoli gnisen ni siir ma kena jiji tuma dobra do 200 mcg



Mifepiristoni ye munli ke mu veri goru

Leri furo keni siir cere, **Misoporosotoli ni siir**



da nine lu prapa ka paa tuma.

A gniseni siir duba ye an gura nleno foo miniti fucow foo an yolo. Yi cere a lo zore a ni lunku muni.



TAMACIN KINANGO DA YI YI CERE?



Leri furo kini siiri a gnisen si cere, ce tamacin nda ye : pisi lere, pisi, sana, mefula an do 38°, gnebusu/N'me be jina n'me ba. Ce se tuma n ba n' lua ba a du da kan leri damani cere



KWU DA SANE MISOPOROSOTOLI SAAR CERE?



Gini ye n'gure nke mignabo kina kan a lo fu mu mignabu la.



Mu bafuro jire mu pambakifuro no ye bo leri sae jire



Ma no se wa kassa, a lo migna bo molile



Gnise kina be babo mebusule zore n'sa an da Misoporosotoli saa bile ji. Ibuporofeni wule zan pare. paracetamol/acetaminopheni zoor do an saa an daji.



KU YE GNARE ME BA DARE A SE JI?



Mignabo (lo fu lobra salibeti pra walima cow pare ki migna leri pra walima co fo a na do



Me fla dolo (kina kan 39°) walina 38° fo an kan leme goru la.



Mebusu tinri leme dantan a nobu cere kina be zore an gnin ki mebusu gnise nu ba.



Mu bore lobra no kina jin bore kusukusu

KWU ZORE AN SANE ME BA N'DARE A SE JI?



waw dogotaro n'le fufuru

Me lo mako gnisedi ma, **gonn ye a dogotaron na gniseda**. Nobu ke gnise n'ke nozize gnisedi gon goru. **Nobu n'ke Misoporosotoli n'ke nozize be zore n' done an bo gnenu ba**. Lo kina mako gnisedima zore ni pin me a nozizere

